

S 1986

00

Mōnwanē

1/6/34/5

444/K34/5

Dr f D

5 Jollelore

I Kgoadi Mpe

15/7/45

Mosela - Mpe.

pp. 1-8

rewritten copy.

1

Monna e mong o be a e na le basadi ba lesome. Ka tšatši le leng a ya xo tsoma a tšwela a a bolaile khudu. Mme a ya xo mosadi e moxolo a re a mo apeelê yōna, mosadi a xana a re xa ke je khudu. A ba ya ka xo klatlamana ba dutše ba xana ba re xa ba je khudu.

Mapelong ya ya xo e monyenyane a re:

Akapeelê khudu ya ka ši. E a dumêla a e tšea a e apea. Xapê yena mosadi eo ke a beng a sa ratwe ke monna eo wa xaxe.

Āitšê xe khudu e budule a tloxa a ya nokeng. Ya ba mosadi eo moxolo wa tla a ja khudu e a e fetša a ba a tloxa a sa bōnwa.

Monna xe a xōrōxa mantšiboa a bitša mosadi xore a mo fe khudu a je. Mosadi a tšea pitšana a mo fa. Xe monna a khurumolla a hwetša moro fēla. A botšiša mosadi xore na khudu e ile kae. Mosadi a re xa a tšebe e tlosetše ka pitšaneng xe a ya nokeng.

Ya ba monna o ya ngakeng xo laola. Ngaka xe e laotše ya mo fa lešika le phala xo re a le ohle, mme a ye a le tabodiše nokeng (bodibeng). U kōkōtêlê ka moše ono le da. U bitše basadi ba xaxo ba thsele noka ba sepela xodimo xa lešika xo thōma ka e monyane xo feleletša ka eo moxolo. Ya leng khudu lešika le tla kxaosa xe a e tla xodimo xa bodiba, mme a wela bodibeng. Monna a dia byalo, mme basadi ba bitšwa ba thōma xo thsela bodiba ka ši ka phala. E moxolo xe a tloxa ka xae a laela ngwanaxe wa ngwanenyana a re: "Xe wa bōna sedibêlō se foxolōxa lebotong se wela fathse o pepulê ngwaneno le ye xa maxolwaxo

Hlaka-tša-byale o ye xo dula xōna."

Basadi xe ba thsela ba be ba ōpela ba re: Šika la phala kxaoxa re ikêlê xo bo-mma madibeng. Ba ya byalo ka lethete ile xe xo fihla e moxolo xe a le xane xa bodiba la re riñhw! A wêla ka bodibeng. Kaê sedibêlô sa fexoloxa lebotong sa re fase xang! Sa re phēantla!

Ngwanenyana a pepula ngwan'abô ba thšabêla xa Hlaka-tša-byale. Xe ba le tseleng ngwana a re xo moxolwane, mphulêlê maxo eo, a re ke tla xo fulêla pele. Ba sepela, xe ba fihla pele ba bōna moxo o mong. Ngwana a re, mphulêlê maxo, a mo sōhloa a mmea fase a namela moxo xo mo fulêla. A re a sa le xodimo, a kwa Mosela-Mpje a šetše a re, Fula-fula kudu fase re babedi. A fula a re xo šetše makaka. Mosele a re 'Le makaka re a ja'. A fula, a re xo šetše matlakala.

Mosele a re le matlakala rea ja. A fula, a re xo šetše dithabe, Ya ba wa foloxa. Mosele a re: Nke ke itšwantšwanetše ka thari ya ngwan'eno, a mo fa a re xapê nke ke itšwantšwanetše ka ngwan'eno, ka makxabe axo, mose, dipheta le serotwana. Eo a dumêla. Mosele a re ke tla xo fa pele bofula kxomo. Ba tšwela pele leetong la bōna. Xe ba fihlile a re o tla mo fa bofula pudi, xe ba fihla bofula pudi, a re o tla mo-fa bofula namane, xe ba fihla a re o tla mo fa bofula putšaane, xe ba fihla, a re ke tla xo fa kxorong, xe ba tsêna ka kxōrô a re a sa re, Mosele mphe ngwan'eso,

Mosela a re, homola o tla nkwiša bathô. Ke tla xo fa sefêrong. Xe ba fihla sefêrong ngwanenyana a re a sa re kea bolela,

K34 | 5

Mosela a mo kxalema a re: tloxela kua Mosela-mpje u tla thlwa o nthšetše moraxo. Ngwana a tanwa. Mo^xgolwaxe xe a tsēna a thabēla Mosele ha e le ngwana wa mmaxe a fetolwa Mosela-mpje. Ha xe le dikobō a be a apere tša Mosele. A robatšwa ntlē a jēla lengeteng. Mošomo wa xaxe ya ba xo tsoxela xo leta dinonyana mašemong.

Mosele yēna a dula ka xae a hlwa le ngwana. Xe a tsoxetše xo leta a re: Phse maebana phse! Lehlakana teka-teka re ikêlê xo bo mma madibeng. Klaka-la-byale wešo xā ntlie motho o ntesetša lengetaneng Mosela-mpje ôna o u dia motho. Phse maebana phse! A no dia byalo. A otā ya šala e le eo mosehla ka phefō le phoka. Ka tšatši le leng xe a ile xo leta, a raka dinonyana a re: Phse maebana phse! Lehlakana teka-teka re ikêlê xo bo mma madibeng etc. Lehlakana la teka teka. A tloxa ka lebelō xo ya bodibeng.

Monna e mong ya beng a leta kxaupsi le yēna a mmona a mo swara a šetša nyaka xo ipetša ka metsing. A re ngwana tooe u diang? A re Klaka-la-byale wešo xa a nthatē o rata Mosela-mpje o mo dia motho nna o ntesetša lengetaneng, etšwa mma a ile ke tle xo dula le yēna. Ntesē ke yo hwetša bo mma madibeng. Monna ola a mo swara a re xo yēna a re ye xae re yō bōna. Xe ba fihla xae, monna a phetela babō ditaba ka moka le kamoso a boneng. Xe xe moxolwaxe a thoma xo lla a re jwa nna ka feta ngwana mma ka šetša Mosela-mpje! Ya ba ba pēra xo bolaya Mosela-mpje. Ba apea lebeso ka morusui o moxolo ba o epēla kxorong ba bitša

banenyana xore ba o thsele. Ba tla ba thsela,
 Mosele o ile se a re wa thsela mosela wa re
 leketla a wela ka mola lebeseng a lla a re
 joo-joo tša makhura ke lle, joo-joo tša
 maxoši ke lle! A hwêla xôna fao. Ba mo
 êpêla xôna. Xwa mela marotse. Wa enywa
 lerotse le tee le lexolo. Le re mosexare le
 phikoloxe le tšame le re phikolo-phikolo
 kea xo bôna moxatšā Mašilwane, moxatšā.
 Mašilwane o nee ngwana. Le fihle le taboxe
 ngwana le hwetša a robaditšwe le re
 teng-tetenene, teng-tetenene, le wêla xodimo
 xaxe, le tenwe le boêle morotseng. Bana
 ba tla ba botša batswadi mantšiboea.
 Bao ba tšea lerotse ba le kabêla la tšwa madi
 ba le lathlêla letlaleng, xwa mela ditšehlo e
 re xe ngwana a paloka le ba bang di moklabe
 a lle a re joo thsehlo tša nthlaba e be thsehlo
 di re, thsehlo ke mmasco le papato ba di
 tumola ba di fiša.

He eno ya moselana wa Nkhotana.

Thšipu Kadiake

Makhwebase le bana ba Nkxodi
(Makhwebase ke Lehukumbu, Nkxodi ke Sexodi)

Makhwebase le Nkxodi di ile tša axa dihlasa mohlaeng o tee, tša alamêla mae a tšona tša ba tša phaphaša mafotwana.

Ba Nkxodi e be e le ba bašweu, ba Makhwebase e le ba baso. Di beelana ka xo sêla e ngwê e šale le bana. Ka tšatši le lengwê xwa ya xo sêla Nkxodi, Makhwebase a šala le bana.

Makhwebase a utswa bana ba Nkxodi a thšaba nabo a šadiša ba xaxe. Nkxodi ke a bowa a hwetša Makhwebase a thšabile le bana ba xaxe a šadišitše ba xaxe ba baso. Nkxodi a tlala pelo a bolaya

? dithišanyana tšeuwe, a ya xo nyaka bana ba xaxe. A hwetša badiša ba dikxomo, a kotama mohlaeng a botšiša a re:

Ke se la bona Makhwebase a puwe bana ba Nkxodi, a sobêlêla nabo teng-teng, ko teme, ko teme, ko teme-teme? Ba re o sobeletše kua teng-teng. A tloxa a hwetša badiša ba dinku a kotama mohlaeng a re:

Ke se la bona Makhwebase a puwe bana ba Nkxodi a sobêlêla nabo teng-teng. Ko teme, ko teme, ko teme temee, a tlošetše thithšane tša xe ko teme, ko teme ko teme temee? Ba re o sobeletše nabo kua teng-teng.

→ A feta a ya a hwetša ba dipudi a kotama mohlaeng, a re: Ke se la bona Makhwebase a puwe bana ba Nkxodi a sobelêla nabo teng-teng, ko teme, ko teme, ke teme temee. A tlošetše thithšane tša xaxe ko teme, koteme, ko teme temee? Ba re o sobeletše nabo kua teng-teng. A fetêla teng-teng, a hwetša Makhwebase a dutše xodimo xa moumo le

bana ba ~~M~~lexodi. A mo amoxa, bana ba
 xaxa a ba a mmolaya. Mathetfo.

Ke Mmadixola Meekwa.

Letšema La Kxoši.

Basadi ba roma bana ^{xo} ho kxa metsi, bana ba ya. Ba re xe ba le ka nokeng, xwa tšwêla nonyana ya re: Tseke, tseke matsekatešana tseke! E khang metsi le kxele balimi, balimi ba thšemo ya kxoši. Bana ba epelela nonyana eo. Nonyana ya fofa ba e šala moraxo, e tšama e epela ya ba ya fofa ba se sa e bonag. Yaba tšatsi le a sobêla. Pula ya duma Bana ba bane ba peputše bana ba banenyana, le bôna e le banenyana. Mošimanyana a le tee, a e na le dišo hloxong. Yaba ba bang ba re: "Tloxa u se ke wa sepela le rena, xa re rate mošimanyana, le xôna u tla fetetša bana ba bo rena ka dišo". Ba bang ba re: "Mo leseng ka xobane le yêna o lwêla monaxabo". Mošimanyana a re xo bôna Mafate itheme, a ithema. A re jwang ithekxe, bya ithekxa. Yaba ntlo e a phêthêha, ka taêlô ya xaxe. Ba tsêna. Mmadiswana dihloxong a re, ba le ba beng ba nthaka ba se ke ba tsêna. Yaba ba bang ba ba rapêlêla, a dumêla ba tsêna. Xwa tšwêla khunkhwane ya re: Mphê llô, ba e fa ya tloxa ya o tima ka mare. Ya bowa xapê ya re: Mphê llô. Ba e fa ya tšwa ya o tima xapê ya bowa. Ngwana a re mphê thobe, athe khunkhwane e a kwa seo ngwana a se bolêlang, ya re: Mphê thobe. Ba e fa, ya re mphe thobe, ba e fa. Ya tloxa e bitša e bitša e ngwê, tša ba pedi. Ho yôna ya re: Mphê thobe, ba e fa, tša tloxa xo ya bitša tše ding tše dinthši. Yaba Mmadiswana dihloxong

198
198

2 §*

AM/8/5- K cont.

K34 | 5

JK

o re: Boapa e ikaxê, bya ikaxa, ba namêla boapeng ba dula xôna. Îša bowa dikhunkhwane ka bonthêi, tša se bone. motho tša re: Ba kae? Ya re, ba be ba le mona.

Yaba ngwana o a rota, tša lebêlêla xodimo tša ba bôna. Bitšo la khunkhwane eo ke Nkotalwana ya molodi wa tsêbê, xa e ja motho o a kxanyêla. Ya thôma xo taboxa, tša e rêta ka mabiteso, tša re: Nkotalwana wa molodi wa tsêbê, xa e ja motho o a kxanyêla. Ya taboxa! Ya taboxa! Athe Amadišwana dihloxong o theile ka moutla.

Ya re xe e dutše e taboxa ya tangwa moloteng ke moutla. Ya thakxa-thakxa, ya rota, ya nya. Îša re, Nkotalwana u a rota u a nya? Îša re, Nkotalwana u a rota u a nya, morotwana thšara-thšara. Nkotalwana wa molodi wa tsêbê o a hwa. Yaba dia thšaba ka moka. A hwêla moo Nkotalwana wa molodi wa tsêbê xa e ja motho wa kxanyêla. Banenyana ba tsoxa ba ya xaê xosasa: Mathethô.

P. M. Molepo. (deceased).

END S 198.